༄༅། །གོས་སྒྲ་ཞལ་འབྱེད་སྐབས་ཀྱི་ཐོ་ཚུང་བཞུགས་སོ།། སྒྲིལ། དཔལ་ས་སྒྲ་པ་ཆེན་པོའི་དགོངས་རྫོགས་ཆོག་མང་སྒྲུབ་མཆོད་ཀྱིས་སྐོར་ཆེན་མོའི་སྐབས་འགའ་རེའམ། རབ་སྟོན་གྱི་སྐབས་སུ་འཕན་ནག་དང་གོས་སྒྲ་གང་ཞལ་འབྱེད་ཀྱང། མཆོད་ཕྱེང་གི་བསྐོར་གྱུབ་ཉེར་བཟོ་རིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོའི་བློ་འབུར་ལ་བྲིས་སྒྲ་ཞལ་ཕྱེ་བའི་སྟེང་དུ། གཏུགས་ཆེན་དང་། གཡས་གཡོན་གཉིས་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཁྲིད། སྒྲ་མདུན་དུ་མཆོད་པ་སྣ་ལྔ་ཅི་འབྱོར་དང་། མཆྱལ་ནས་བཅས་དྲི་བཟང་གི་ཚུ་རྣམས་བཤམས། ས་སྐོར་བ་རྣམས་འདུས་ནས་ལྷ་ཆེན་བདེ་ཡོངས་སུ་མཆོད་ཕྱེང་རྣམས་གོས་སྒྲའི་གཡས་ནས་བཟུང་མདུན་ལ་བསྐོར་ཏེ་གཡོན་རྗེ་ཙམ་སྟེབས་ཀྱི་བར་བསྒྲིགས་པའི་ནང་དུ་དེད་རང་དང་། མཁན་ཆེན་སོགས་ཀྱི་ལྷོད་པའི་རྒྱབ་ཏུ་དབུ་མཇད་ཆེ་བ་དབུས་སུ་བཞུགས་པའི་བན་ཚང་པ་རྣམས་གཡས་བཀྲེད་གཡོན་བཀྲེད།
དེའི་རྒྱབ་རྒྱབ་ལས་གསུམ་དང་བདེ་གཉིང་དབུ་བྱེད་བསྟེན་སོང་སོགས་གཡས་བཀྲེད་གཡོན་བཀྲེད་ཕྱི་གླལ་ནང་གླལ་རྗེ་ཙམ་རིགས་པའི་རྒྱབ་ཏུ་ལྷ་ཆེན་དབུ་མཇད། རབ་འབྱམས་བཀའ་བཅུ་སོགས་ཕྱག་མཚན་མེད་གྱས་རྣམས་དང་། མཆོད་ཕྱེང་གི་རྒྱབ་ཏུ་བཙུན་ཆུང་རྣམས་འབྱུངས་ལ། བན་ཚང་དབུ་མཇད་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཆོགས་མ་ལུང་མ་གསུམ། ཚད་མེད་བཞི། རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ནས། དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ་གྱི་བར། ཆོས་སྦྱོང་རབ་གསལ་གྱི་དབུ་བཞིན་ལ་གདངས་བཅས། དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕྱག་ཕྱལ་ལ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ་སོགས་ཕྲོ་ཀ་གཅིག ལག་པའི་དགེ་ཚོགས་སོགས། ཐབས་མཁས་ཕྱུགས་རྡེས་སོགས། ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ནས། བཤེས་གཉེན་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོའི་བར་ལམ་འབྲས་ཕྱག་མཆོད་ཀྱི་མཏུག་བཞིན་བསྐུལ་མཚམས་བྱས་ལ། གང་གི་འཕྲལ་དང་སོགས། གང་ལྟོན་སྟྲིན་པ་སོགས། མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སོགས། རྡོ་སྟེང་སྲུ་དག་སོགས། ཀ་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་ནས། ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱིའི་བར་རོལ་མོ་སྒྲགས་ལ་བརྟེད། དེ་ནས་ཅོག་ལུང་འདུག་ལ། འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་ནས། ཕྱིར་བསྟོའི་བར་བརྟེད་པའི་མཐར་ཕྱག་གཅིག་ལུས་ལ

ལ་གྱལ་ལ་འགོད། མཆོད་དགོན་པ་སོགས་ཀྱིས་མེ་ཏོག་བཀྲེད། བཟློ་ཡཏྲ་སོགས་མཆོད་པ་བསང་སྦྱང་
སོགས་ཀུན་རིག་བཞེན། མཆོད་ཡོན་ཕལ་ཆེར་མ་གཏངས་མ། ཞབས་བསིལ་ཁ་བསྐོང་མི་དགོས། ཆོག
མི་འཛིན་བའི་ཁྱད་པར། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད། ཅེས་དང་། ཨོཾ་གུ་རུ་སོགས་རྒྱུན
བཞིན་རོལ་མོ་ཕྱལ་གྱུབ་ནས། ཨཱཿསཏ་བིད་ནས། ཨ་ཨཏ་ཡ་ཏོའི་བར། རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན། འདོད་ཡོན
སྣ་ལྔའི་ཆོག་རྣམས་ཀྱང་ཀུན་རིག་དཀྱིལ་ཆོག་སོགས་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་ལ། མི་འཛིན་བའི་ཁྱད་པར
འདོད་ཡོན་གྱི་སྐྲབས། མོས་བློས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ་འབུལ་ན་ཞེས་དང་། སྣ་བདུན་སྣ་ལྔའི་སྤྲས
རྣམས་ཀྱི་འགོར་ཡང་། ཨོཾ་གུ་རུ་སོགས་སྣྲ། ངེད་རང་སོགས་ཀྱི་མཆྱལ་ལ་ཆོམ་བུ་བཀོད། གཞན
རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ལ། མཆྱལ་སོ་བདུན་མ་གཏངས་མ། གང་གི་མཆོད་རྫས་དང་། དེང་ནས་བྱང
ཆུབ་ཀྱང་མ་སྤྲས་བཅས། སེམས་རྩེ་མ་གཏངས་མ་ཚར་གཅིག ངེ་ནས་རབ་སྟོན་ཡིན་ན་ལངས་ནས
བཏུན་བཞུགས་ཚར་གསུམ་རབ་གནས་ཀྱི་གཞུང་བཞིན་ལ། ཆོག་མི་འཛིན་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཡང་རྟེན་འདི
རྣམས་ལ་ཞེས་སྣྲ། ས་མཆོད་ཡིན་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁྱེད་སྐུ་སོགས། ཁྱེད་ལ་མཆོད་ཅིང
སོགས། གང་ལྟར་ནའང་གཉིས་ཀ་ལ་འགྲོ་ལ་བདེ་སྐྱིད་མ་གཏངས་མ། ""ས་མཆོད་ཡིན་ན་འདི་ནས་ལངས། འགྲོ་བའི
སྡུག་བསྔལ་སོགས། བྱང་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་སྐྱོབ་པ་སོགས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་སོགས། དགེ
འདུས་བསྟན་འཛིན་སོགས། གང་ས་ཅན་བོད་ཀྱི་སོགས། གཙུག་ལག་རྣམས་ནི་སོགས། ལྷ་ཡང་དུས་སུ
སོགས། སྨན་རྣམས་མཐུ་དང་སོགས། བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་སོགས། བདག་ལ་དམིགས་བཏེན
སོགས། སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་སོགས། ཇོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སོགས། ཆོས་མཐུན་འབྱོར་པའི་སོགས། གཙུག་གི
ནོར་བུ་སོགས། བསམ་པ་རྣམ་པར་སོགས། ལུས་ཀྱི་ལས་ངན་སོགས། ཀུན་ཀྱི་དགེ་ལ་སོགས། སེམས
ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་སོགས། སེམས་ཅན་འདི་དག་སོགས། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སོགས། བསོད་ནམས
འདི་ཡིས་སོགས། སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་སོགས། འདི་རྣམས་རབ་གནས་ཡིན་ན་འདུར་མ་དང། ས

མཆོད་ཡིན་ན་བླ་མཆོད་ཀྱི་མཇུག་ལྟར་གདངས་ཐུང་བྱ། བཀྲ་ཤིས་ལའང་རབ་གནས་ཡིན་ན། དེལ་གསོལ་གྱི་གདངས་དང་། ས་མཆོད་ཡིན་ན་བླ་མཆོད་ཀྱི་མཇུག་གི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གདངས་བཅས་གང་ལྟར་ནའང་། རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོ།།× ས་ཆེན་བླ་མ།།× བསྟན་པའི་བདག་པོ།།× སྟོན་པ་སངས་རྒྱས།།× མི་འགྱུར་ལྷུན་པོ།།× ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ།།× འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི།།× དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ།།× བདག་གིས་ཚེ་རབས།།× སྨྲ་བས་མ་བརྗོད་མེད།།× འཇམ་དབྱངས་ཕྱག་ན།།× དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲས།།× སྟོན་ཚེ་ཏོ་རྗེ་འཛིན།།× ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེར།།× ནོར་གྱི་དབང་ཕྱུག།།× ལོ་བརྒྱ་འཚོ་ཞིང།།× འབད་དང་སྟོལ་བས།།× དངོས་བརྒྱད་ཐུན་མ།།× སྒྲིན་པ་གཏོང་ཞིང།།× སྟོན་པ་འཇིག་རྟེན།།× འགྲོ་བའི་ཐུན་མ།།× བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྱག།།× རབ་གནས་ཡིན་ན། རོལ་ཆེན་དང་བཅས། ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས།།× ས་མཆོད་ཡིན་ན་ཉིན་བདེ་མ་གདངས་རིང་། དེ་ནས་རབ་གནས་དང་ས་མཆོད་སོགས་བྱང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ན། མཆོད་ཕྲེང་རྣམས་ནས་བཟུང་གལ་རིམ་བཞིན་མཕེལ་སྐོར་བསྐོར་བའི་མཐར་ཕྱི་ཕེབས་ནས་བཞི་ཐོག་བདེ་ཡངས་སོགས་གནས་གང་དང་འབྲེལ་ཆགས་པ་དེར་བསྡུ། ལྷོར་ཡིན་ན་བཀྲ་ཤིས་གླུབ་ནས་རང་རང་སྡེབས་གང་བདེར་ཀྱིས། མཕེལ་སྐོར་རྟེས་ལ་མཇུག་སྐབས་མཆོད་ཕྲེང་ཐོག་མར་འཐོན་དུས་མ་བྱུང་ཀྱང་ཆོག་གོ། །ཞེས་གོས་སྐུ་ཞལ་འབྲེད་ཀྱི་ཐོ་ཚུང་འདི་ཡང་ས་སྐྱ་པ་ཀུན་བློས་སྦྱར། །སཏ་མཏྲ་ལཾ།། །།ཞུས་སོ།། །།